



Grade 2



TERM 3



HL SES



WORKSHEET

PACK




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya.				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



**BITSA
MODUMO**

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana







BALA







Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho? O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.2. Tselane yena o ile a etsa eng? Tselane yena o ile a _____ pina.3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho? E ne e se e le nako e _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.3. pale. phethela o Nkgono ba




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya.

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	<p>Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



**BITSA
MODUMO**

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana







BALA







Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho? O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.2. Tselane yena o ile a etsa eng? Tselane yena o ile a _____ pina.3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho? E ne e se e le nako e _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.3. pale. phethela o Nkgono ba




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya.				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	<p>Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



**BITSA
MODUMO**

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana







BALA







Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho? O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.2. Tselane yena o ile a etsa eng? Tselane yena o ile a _____ pina.3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho? E ne e se e le nako e _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.3. pale. phethela o Nkgono ba




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sohpo ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya.

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	<p>Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



**BITSA
MODUMO**

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana



BALA



Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho?
O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.
2. Tselane yena o ile a etsa eng?
Tselane yena o ile a _____ pina.
3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho?
E ne e se e le nako e _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka
 2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.
 3. pale. phethela o Nkgono ba




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya.				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



BITSA MODUMO

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana



BALA



Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho?
O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.
2. Tselane yena o ile a etsa eng?
Tselane yena o ile a _____ pina.
3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho?
E ne e se e le nako e _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswa a  le  hape kaofela.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka
 2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.
 3. pale. phethela o Nkgono ba




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	<p>Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	<p>Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	<p>Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



**BITSA
MODUMO**

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana







BALA







Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho? O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.2. Tselane yena o ile a etsa eng? Tselane yena o ile a _____ pina.3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho? E ne e se e le nako e _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.3. pale. phethela o Nkgono ba




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya.				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	<p>Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



**BITSA
MODUMO**

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana







BALA







Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho? O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.2. Tselane yena o ile a etsa eng? Tselane yena o ile a _____ pina.3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho? E ne e se e le nako e _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.3. pale. phethela o Nkgono ba




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya.				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	<p>Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



**BITSA
MODUMO**

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana







BALA







Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho? O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.2. Tselane yena o ile a etsa eng? Tselane yena o ile a _____ pina.3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho? E ne e se e le nako e _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.3. pale. phethela o Nkgono ba




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	<p>Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	<p>Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



**BITSA
MODUMO**

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana



BALA



Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho?
O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.
2. Tselane yena o ile a etsa eng?
Tselane yena o ile a _____ pina.
3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho?
E ne e se e le nako e _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswa a  le  hape kaofela.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka
 2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.
 3. pale. phethela o Nkgono ba




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	<p>Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	<p>Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	<p>Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



BITSA MODUMO

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana







BALA







Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho? O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.2. Tselane yena o ile a etsa eng? Tselane yena o ile a _____ pina.3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho? E ne e se e le nako e _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.3. pale. phethela o Nkgono ba




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya.				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	



BALA



Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho?
O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.
2. Tselane yena o ile a etsa eng?
Tselane yena o ile a _____ pina.
3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho?
E ne e se e le nako e _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswa a  le  hape kaofela.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka
 2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.
 3. pale. phethela o Nkgono ba




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	<p>Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	<p>Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



**BITSA
MODUMO**

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana







BALA







Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho? O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.2. Tselane yena o ile a etsa eng? Tselane yena o ile a _____ pina.3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho? E ne e se e le nako e _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.3. pale. phethela o Nkgono ba




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	<p>Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	<p>Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	<p>Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



**BITSA
MODUMO**

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana



BALA



Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho?
O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.
2. Tselane yena o ile a etsa eng?
Tselane yena o ile a _____ pina.
3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho?
E ne e se e le nako e _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswa a  le  hape kaofela.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka
 2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.
 3. pale. phethela o Nkgono ba




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	<p>Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	<p>Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	<p>Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	



BALA



Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho?
O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.
2. Tselane yena o ile a etsa eng?
Tselane yena o ile a _____ pina.
3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho?
E ne e se e le nako e _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswa a  le  hape kaofela.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka
 2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.
 3. pale. phethela o Nkgono ba




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya.				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



BITSA MODUMO

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana



BALA



Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho?
O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.
2. Tselane yena o ile a etsa eng?
Tselane yena o ile a _____ pina.
3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho?
E ne e se e le nako e _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswa a  le  hape kaofela.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka
 2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.
 3. pale. phethela o Nkgono ba




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya.				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	



BALA



Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhene yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho?
O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.
2. Tselane yena o ile a etsa eng?
Tselane yena o ile a _____ pina.
3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho?
E ne e se e le nako e _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswa a  le  hape kaofela.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka
 2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.
 3. pale. phethela o Nkgono ba




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	<p>Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	<p>Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



BITSA MODUMO

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana



BALA



Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho?
O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.
2. Tselane yena o ile a etsa eng?
Tselane yena o ile a _____ pina.
3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho?
E ne e se e le nako e _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswa a  le  hape kaofela.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka
 2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.
 3. pale. phethela o Nkgono ba




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya.				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	







BALA







Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho? O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.2. Tselane yena o ile a etsa eng? Tselane yena o ile a _____ pina.3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho? E ne e se e le nako e _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.3. pale. phethela o Nkgono ba




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	<p>Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	<p>Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	<p>Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

qetile

mmoho

sopho

phethela

baahi



BITSA MODUMO

ama

mema

alola

mamela

araba

mama

arola

manana



BALA



Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho?
O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.
2. Tselane yena o ile a etsa eng?
Tselane yena o ile a _____ pina.
3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho?
E ne e se e le nako e _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswa a  le  hape kaofela.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka
 2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.
 3. pale. phethela o Nkgono ba




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	kgoho	hlaba	thusa	moeti	
		tshwara	kgomo	ntate	kgolo	
	BALA	<p>Maobane re ne re na le moeti. Ntate o ile a hlaba kgoho. E ne e le kgoho e kgolo. Ke ile ka thusa ntate ho e tshwara. Kamora moo ka mo thusa ho e hlaba. Mme o ile a pheha sopho ka nama eo ya kgoho. Sopho eo e ne e le monate haholo. Moeti wa rona o ile a re sopho eo e monate ya kgoho e mo hopotsa pale ya 'Sopho ya mejwe'. Ke ile ka re a re phethele pale eo ha re qetile ho ja.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re na le moeti 2. mme o ile a pheha sopho ya nama ya kogoh 3. lejwe Sopho ya. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	araba	alola	apara	
		Amo	arola	Ati	ahlama	
	BALA	<p>Amo le Ati ke bana ba malome. Hoseng ho hong le ho hong ba alola bethe ya bona. Ha ba qetile ho alola ba apara diaparo tsa bona. Maobane ba ne ba apere diaparo tse ntle tse mebalabala. Amo le Ati ba bapala mmoho ka nako tsohle. Maobane mme wa bona o ile a ba arolela sopho e neng e setse. Amo o ile a bona Ati a ahlama haholo ha a ja sopho. Hobaneng Ati a ahlama ha kana?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amo le Ati ke bana ba mang? Amo le Ati ke bana ba _____. 2. Hoseng ba etsa eng? Hoseng ba _____ bethe. 3. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qetile Ngola potso ka: arola</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	mama	ama	mimi	mema	
		mamela	moma	manana	moo	
	BALA	<p>Mimi o a lla. O llela eng? O lla ha Manana a mo amme. Mama o bitsa Mimi. O re Mimi a se lle. O bitsa le Manana. O bolella Manana a se ame Mimi. Manana ha a mamele. Ha a mamele ha mme a re a se ke a ama Mimi. Ha Mimi a qetile ho lla, Mama o ile mema Mimi mmoho le Manana hore ba tlo ja sopho e monate e futhumetseng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimi o llelang? O lla ha _____ a mo amme 2. Ke mang a bitsang Mimi? _____ o bitsa Mimi. 3. Ke mantswe a fe a hlalosang sopho? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: mmoho Ngola potso ka: ahlama</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	qetile	mmoho	sopho	phethela	baahi
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	







BALA







Eitse ha ba qetile ho ja sopho nkgono o ile a ba phethela pale. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka. Ba ne ba dutse mmoho ba bua ka moo sopho ya nkgono ya mejwe e neng e le monate ka teng. E ne e se e le nako e telele baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho ba ja, ebile ba qoqa. Modisa o ile a leboha nkgono ka sopho ya hae e monate ya majwe. Titjhere yena o ile a re nkgono o ba bontshitse hore ho arolelana ho ruisa batho kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkgono o ile a etsa eng ha ba qeta ho ja sopho? O ile a ba _____ pale ha ba qetile ho ja sopho.2. Tselane yena o ile a etsa eng? Tselane yena o ile a _____ pina.3. E ne e se e le nako e kae baahi ba motse ba qetetse ho dula mmoho? E ne e se e le nako e _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tselane o ile a bina pina mme batho bohle ba ile ba keteka2. ba ne ba bua ka moo spoho ya ngkono ya lejwe e neng e le monate ka teng.3. pale. phethela o Nkgono ba




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho



PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho



PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalolang thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalolang namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho



PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho



PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	ama	mema	alola	mamela	
		araba	mama	arola	manana	
	BALA	<p>Maobane hoseng ha Mama a ntse a alola bethe Mimi o ile a ama mesamo. Mama o ile a mmolella hore a seke a ama mesamo. Hape o ile a mmolella hore a mo mamele ha a bua. O ile a botsa Mimi hore na Manana o kae empa Mimi ha a ka a mo araba. Mimi o ne a sa arabe Mama hobane o ne a swabile. Manana o ile a fihla mme a mema Mimi. O ile a mo memela phaposing ya hae ya ho robala.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> mimi o ile a ama mesamo mme o ile a mmolella hore a memela ha bua. mema o Manana ile a Mimi. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	omo	oka	omosa	
		olla	ona	otile	momona	
	BALA	<p>Maobane ke bone Momo a oma Manana ka thupa e telele e thata. Ke a ipotsa hore ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o otile. Momo ha a rate ha ho thwe o otile. Ona o ile a bolella Manana hore Momo o ne a ntse a kula. Mme wa Momo o ile a mo oka. Jwale o fodile. Ka tsatsi le leng ha ke ne ke etetse Momo, ke mo fumane a olla dithwele.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Momo o ne a oma mang ka thupa? O ne a oma _____ ka thupa. Ba ne ba lwanela eng? Manana o ne a itse Momo o _____. Ke mantswe afe a hlalosing thupa? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: momona Ngola potso ka: bothata</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	nona	nana	nama	nale	
		namane	nanara	nare	nala	
	BALA	<p>Ha re ne re etetse malome re ile ra bona nare. Nare eo e ne e nanara. E ne e nanarela namane. Namane e ne e sa bone nare ha e nanara. Ke a ipotsa hobaneng nare eo e nanarela namane. Nana o re nare eo e batla ho ja namane. Nkile ka ja nama ya namane. Nama ya namane ha e na mafura. Namane e otile, ha e ya nona jwaloka kgomo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nare e ne e etsang? Nare e ne e _____. E ne e nanarela eng? E ne e nanarela _____. Ke mantswe a fe a hlalosing namane le kgomo? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nanara Ngola potso ka: bothata</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	emisa	itseka	bothata	rarollwe	lwanela
	BITSA MODUMO	oma	nona	omosa	nama	
		otile	namane	olla	nana	







BALA







Baahi ba Flint ba ne ba emetse hore bothata ba metsi ba Flint bo rarollwe. Ho nkile nako e telele pele bothata bona ba metsi bo ka rarollwa. Qetellong bothata ba metsi bo ile ba rarollwa. Mari ha a ka a emisa ho itseka hang ha bothata ba motse wa bona ba metsi bo rarollotswe. O ile a nna a tswela pele a itseka. O ile a tswela pele a lwanela batho bohle. "Batho ba tlameha ho nwa metsi a hlwekileng a bolokehileng". Ho rialo Mari.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba Flint ba ne ba na le bothata ba eng? Ba ne ba na le bothata ba _____.2. Ke mang a neng a itseka? _____ ke yena a neng a itseka.3. Mari o re batho ba tlameha ho nwa metsi a jwang? O re batho ba tlameha ho nwa metsi a _____ a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. baahi ba motse wa flint ba ne ba na le bothata ba metsi2. qetellong bohtata ba metsi bo ile ba rarllowa.3. ha ka a Mari emisa a itseka. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



**BITSA
MODUMO**

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	

	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.
--	-------------	--

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mela le mekoti? a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	

	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.
--	-------------	--

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mela le mekoti? a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



**BITSA
MODUMO**

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	oma	omme	olla	omosa	
		namane	nanara	nare	nama	
	BALA	<p>Ona le Momo ba hlatswitse dikobo tsa bona. Kobo ya Ona ha e a oma. Ya Momo yona e omme. Ona o a ipotsa hore na hobaneng kobo ya hae e sa oma ha ya Momo yona e omme. Momo o re Ona a tlo e omosa mollong. Ona o re ha a rate ho omosa kobo mollong. O tshaba ho omosa kobo mollong. O re o tla e tlohella e ome ka bo yona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tse na bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> kobo ya ona ha e ya oma Momo o re Ona a tlo e oomsa mollong nama. omosa o Mme 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	eno	
		emere	emela	memela	emisa	
	BALA	<p>Maobane ho ne ho na le kopano ya motse. Ntate Memela o ile a ema ka pela setjhaba mme a bua le sona. Ntate Memela ke motho ya ratang ho emela setjhaba le ho lwanela ditokelo tsa bohle. Ka mora moo Ntate Memela o ile a emisa mosadi wa hae ya mosa. Eitse ha Mamemela a e eme pela Ntate Memela batho ba bang ba bangata le bona ba ile ba ema.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho ena le eng? Maobane ho ne ho na le kopano ya _____. Ke mang a ileng a emela setjhaba? Ntate _____ o ile a emela setjhaba. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mosadi wa Ntate Memela le batho a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ema Ngola potso ka: emisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	kantle	makgetlo	ikwetlisa	raha
	BITSA MODUMO	lema	lona	lena	mela	
		mola	loma	leema	lesapo	
	BALA	Maobane ke ne ke etetse polasing ya bo Leema. Re ne re ntse re raha bolo kantle. Ntate wa Leema o ile a kopa re mo thuse ho lema. O ile a qala ka ho seha mela e melelele, rona ra epa mekoti e tebileng meleng eo. Kamora moo a re bontsha hore re leme jwang. Ke ne ke qala ho lema. Leema o re re leme kapele ha re geta re lo ikwetlisetsa ho raha bolo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane re ne re etetse kae? Maobane re ne re etetse polasing ya bo _____. Ntate wa Leema o ile a re re mo thuse ho etsa eng? O ile a re re mo thuse ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mela le mekoti? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: lema Ngola potso ka: makgetlo

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Zweli

kantle

makgetlo

ikwetlisa

raha



**BITSA
MODUMO**

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Zweli o ile a sheba bolo ya hae e ntjha. Bolo ya hae e ne e nepahetse. O ne a batla ho bapala ka yona. Zweli o ile a nka bolo ya hae mme a ya ka ntle. O ile a e raha makgetlo a mmalwa. O ile a beha majwe a mabedi e le dipalo tsa hae. O ile a ema moraonyana mme a sheba dipalo tsa hae. O ile a ikwetlisa ho rahela bolo mahareng a majwe a mabedi. O ile a etsa sena makgetlo a mmalwa. O ile a ikwetlisa makgetlo a mangata. Zweli o nahana hore o na le bokgoni. O nahana hore jwale a ka bapala le bana ba baholo. O batla ho bapala le bana ba baholo. Ebe bana ba baholo bona ba tla batla ho bapala le Zweli?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bolo ya Zweli e ntjha e ne e le jwang? Bolo ya Zweli e ntjha e ne e _____.2. Zweli o ile a raha bolo ya hae makgetlo a makae? O ile a e raha makgetlo a _____.3. Zweli o nahana hore jwale a ka etsa eng? O nahana hore a ka bapala le bana ba _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a sheba bolo ya hae2. O ile a ikewltisa makgetlo a mangata.3. o Zweli batla bapala ka bolo. ho




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA	emela	loma	emisa	lesapo	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohe.</p>						





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	
	BALA					
		<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohe.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA					
<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohle.</p>						





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	
	BALA					
		<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohe.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le



PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA					
<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohle.</p>						





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA					
<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohe.</p>						





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	<p>Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA					
<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohle.</p>						





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA					
<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohe.</p>						





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____. 2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____. 3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____. 4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 5. Lloyd o ne a na le toro 6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse 7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA					
<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohe.</p>						





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le



PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA					
<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohe.</p>						





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	
	BALA					
		<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohle.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA					
<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohle.</p>						





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA					
<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohe.</p>						





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____. 2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____. 3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____. 4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 5. Lloyd o ne a na le toro 6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse 7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	
	BALA					
		<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohe.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le



PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	
	BALA					
		<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohe.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	
	BALA					
		<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohle.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le



PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	
	BALA					
		<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohle.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	
	BALA					
		<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohe.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA					
<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohe.</p>						





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le



PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke mang eo a emeng moo? Ke Manana. O re o emetseng moo? O re o emetse Maema. Maema o itse Manana a mo emele. Manana o re e se e le nako e telele a eme moo a emetse Maema. Ke ile ka bolella Manana hore ke tla ema le yena. Ha ke ntse ke eme moo le Manana re ile ra bua ka ho lema.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. ke mang eo a emeng moo 2. maema o itse manana a mo eemle 3. lema. bua ile Re ra ho ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Bekeng e fetileng re ne etetse sekolong se setjha sa tantshe. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Mimi hobane o re yena ha a hodile o batla ho tantsha. Ke ne ke ile le bona ho ya bona hore ditsebi tsa tantshe di tantsha jwang.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re etetse kae bekeng e fetileng? Re ne re etetse sekolong sa _____. 2. Sekolo seo se nkgopotsa eng? Sekolo seo se nkgopotsa pale ya _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sekolong le ditsebi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: inama Ngola potso ka: ditsebi</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Mme o ile a kopa Wewe ho mo neheletsa mokotla wa hae o o motjha o motsho. Mokotla oo o ne o na mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae hobane ho ne ho bonahala eka o wetse fatshe. Wewe o ile a re yena ha a tsebe, ha a o bona ha o wela fatshe. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ile a kopa mang a mo neheletse mokotla? Mme o ile a kopa _____. 2. Mokotla oo o ne o na le eng? Mokotla oo o ne o na le _____. 3. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing mokotla? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: waelese Ngola potso ka: wetse</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lloyd	tantshe	ditsebi	leloko	aha
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	
	BALA					
		<p>Lloyd o ne a na le toro. Toro ya hae e ne e le ho thusa ho aha leloko la ditsebi tsa ditantsi. Lloyd o ile a fihlella toro ya hae. O ile a qala ho fana ka dithupello tsa mahala. Sekolo sa hae se ne se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Lloyd o ne a le motlotlo. O ne a le motlotlo ka leloko la ditantsi leo a le ahileng. O ne a le motlotlo hobane o ne a thusa batjha. Ebile sena se ile sa etsa hore mehopolo ya batho ka motjeko e fetohe.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Lloyd o ne a na le eng? Lloyd o ne a na le _____.2. Toro ya hae e ne e le efe? Toro ya hae e ne e le ho aha leloko la _____.3. Lloyd o ne a ikutlwa jwang? Lloyd o ne a le _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">5. Lloyd o ne a na le toro6. Sekolo sa hae se ne se na le dtesibi tsa tanthse7. motlotlo. o Lloyd a ne le




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA	emela	loma	emisa	lesapo	
		<p>Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
 BALA		emela	loma	emisa	lesapo	
		<div data-bbox="427 436 1516 1086" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1164 1524 1612"> Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa. </p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA	emela	loma	emisa	lesapo	
		<p>Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robe hile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA	emela	loma	emisa	lesapo	
		<div data-bbox="427 436 1516 1086" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1164 1524 1612"> Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa. </p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
 BALA		emela	loma	emisa	lesapo	
		<div data-bbox="427 434 1516 1093" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1167 1524 1619"> Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa. </p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
 BALA		emela	loma	emisa	lesapo	
		<div data-bbox="427 436 1516 1086" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1164 1524 1612"> Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa. </p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robe hile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
 BALA		emela	loma	emisa	lesapo	
						
		<p>Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
 BALA		emela	loma	emisa	lesapo	
		<div data-bbox="427 434 1516 1093" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1167 1524 1619"> Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa. </p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

rakgadi

ahang

bohlokwa

mmele

ja



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA







Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA	emela	loma	emisa	lesapo	
		<div data-bbox="427 436 1516 1086" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1164 1524 1612"> Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa. </p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
 BALA		emela	loma	emisa	lesapo	
						
		<p>Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
 BALA		emela	loma	emisa	lesapo	
		<div data-bbox="427 436 1516 1086" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1164 1524 1612"> Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa. </p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

rakgadi

ahang

bohlokwa

mmele

ja



BITSA MODUMO

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA



Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
 BALA		emela	loma	emisa	lesapo	
		<div data-bbox="427 430 1516 1093" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1164 1524 1624"> Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa. </p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robe hile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA	emela	loma	emisa	lesapo	
		<p>Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa.</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
 BALA		emela	loma	emisa	lesapo	
		<div data-bbox="427 434 1528 1093" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="405 1167 1517 1621"> Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa. </p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

rakgadi

ahang

bohlokwa

mmele

ja



**BITSA
MODUMO**

ema

lema

eme

leno

emela

loma

emisa

lesapo







BALA



Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
 BALA		emela	loma	emisa	lesapo	
		<div data-bbox="427 430 1513 1093" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1164 1524 1624"> Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa. </p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
 BALA		emela	loma	emisa	lesapo	
		<div data-bbox="427 432 1516 1093" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1167 1524 1619"> Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa. </p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robe hile. Wandile o ile a ya ho Abuti wa hae ho re a mo thuse ka waelese ya hae e ntjha. Ha Wandile a fihla ka kitjineng o ile a fumana abuti wa hae a ja. O ne a ja dijo tse ngata. Mmele wa hae o hloka dijo tse ngata. Wandile o ile a mo emela a qete ho ja dijo tsa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. wandile o na le waelese e ntjha 2. abuti wa hae o tlo mo thusa ka weaeles 3. ja O ne ngata. a tse dijo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Lomusa o ile a utlwa ha Rakgadi wa hae a bua le ntate wa hae ka dijo tse ahang mmele. O ile a utlwa Rakgadi a re o tlamehile a je dijo tse ahang mmele. Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a loha popi ya hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e kgubedu e bonolo. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Lomusa o ile a utlwa eng? O ile a utlwa Rakgadi le Ntate wa hae ba bua ka dijo tse _____. Maobane Lomusa o ile a etela mang? O ile a etela motswalle wa hae _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing ulu. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: bohlokwa Ngola potso ka: utlwa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e tala ka mmala. Yeye o bitsa Maema. O re a tle a tlo bapala le yena. Maema o a ya empa o re yena ha a tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye o ile a re ba kene ka tlung hobane ho ne ho na le moya kantle.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yeye o na le yoyo e jwang? Yeye o na le Yoyo e _____. Yeye o ne a re Maema a tlo etsa eng? O ne a re Maema a tlo bapala le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: yoyo Ngola potso ka: dijo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	rakgadi	ahang	bohlokwa	mmele	ja
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
	BALA	emela	loma	emisa	lesapo	
		<div data-bbox="427 430 1516 1093" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1164 1524 1624"> Rakgadi Sophia o ile a bitsa Lomusa. O ile a bua le yena ka bohlokwa ba ho ja dijo tse lokileng. O re dijo tse lokileng di aha mmele. Rakgadi Sophia o re ho bohlokwa hore Lomusa a je mofuta wa dijo o ahang mmele. O ile a bona dihlahla tsa matokomane ka jareteng. "Matokomane ona a jwang?" Rakgadi Sophia a botsa Lomusa. Di loketse mmele wa hao. Lomusa o rata matokomane haholo. O rata matokomane hobane ha a nkge! Lomusa o batla ho ja dijo tse ahang mmele. "Ke a leboha Rakgadi" ho rialo Lomusa. </p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? Rakgadi Sophia ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa matokomane.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



BITSA MODUMO

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA



Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA



Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphosu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA



Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



BITSA MODUMO

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantšwe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphosho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



BITSA MODUMO

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA



Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



BITSA MODUMO

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA



Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA



Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



**BITSA
MODUMO**

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	ulu	yona	una	eya	
		moya	yoyo	utswa	utlwa	
	BALA	<p>Una o ne a dutse kantle a ntse a loha ka mamao. O ne a loha ka ulu ya hae e tenya e mmala o mosehla. Ho ne ho na le moya o mongata. Bolo ya Una ya ulu e ile ya fefolwa ke moya mme ya thetheha. Una o ile a matha ka mora yona a e shebile ha e thatholloha. Yeye yena o ne a ntse a bapala ka yoyo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una o ne a dutse kantle a ntse a etsa eng 2. yeye yena o ne a bapala ka oyoy ya hae. 3. dutse Una ne o ntle. ka a

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		mmileng	bomme	mmata	mmateng	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke ilo rekela mme mmela. O ile a mpha tjhelete e ngata. Ke ile ka reka mmela e mmedi. Mme o ne a maketse hore ke kgutlile kapele. Ke ile ka mmolella hore ke nkile mmila o mong o potetseng. Mme o ne a dutse mmateng. O ile a ema kapele mmateng moo mme a re ke mmontshe mmila oo. O ile a re mmila oo ha o a bolokeha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ke ne ke lo rekela mme eng? Ke ne ke lo rekela mme _____. Ke ile ka reka mmela e mekae? Ke ile ka reka mmela e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang tjhelete le mmila. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: mmila Ngola potso ka: tjhelete</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dakalo	rekisa	tjhelete	tosene	mahe
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile	
		monna	nneheng	nneile	banna	
	BALA	<p>Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela Nnana. Tseleng re ile ra bona banna ba bang ba sututsa koloi e kgolo e ntsho ka mmala. Banna ba bane ba ne ba sututsa koloi ha e mong a ne a kganna. Nneheng o ile a re koloi eo e tshwana le enngwe ya dikoloi tsa bo Nnana. Ha bo Nnana ho na le dikoloi tse nne. E mong wa banna bao ke ntate wa Nnana.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nna le Nneheng re ne re le tseleng ho etela mang? Re ne re le tseleng ho etela _____. Tseleng re ile ra bona eng? Re ile ra bona banna ba sututsa _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang koloi? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: monna Ngola potso ka: rekisa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dakalo

rekisa

tjhelete

tosene

mahe



BITSA MODUMO

mme

mmila

mmone

mmela

nna

nne

nnana

monna







BALA







Ka mora matsatsi a mmalwa ho ile ha eba le motho ya kokotang le mating. E ne e le mme wa Dakalo. O ne a tlo reka mahe. Dakalo o ne a mmolelletse hore habo Rhulani ho rekiswa mahe. Dakalo o ne a rata mahe a bo Rhulani. O ile a bolella mme wa hae hore a reke mahe ao ho na le hore a reke a lebenkeleng. Mme wa Dakalo o ile a kopa tosene ya mahe. Tosene ke mahe a leshome le metso e mmedi. O ile a ntsha tjhelete. O ile a fana ka tjhelete eo. Mme a fumana tosene ya hae ya mahe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a ileng a kokota lemating? Ke mme wa _____ a ileng a kokota lemating.2. O ne a tlo etsa eng? O ne a tlo reka _____.3. O ne a bolelletswe ke mang ka mahe? O ne a bolelletswe ke _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. e ne e le mme wa dakalo2. Dkaalo o rata mahe a bo Rhulani3. ile fumana a tosene mahe. O ya




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	<p>Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balle hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA



Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balla hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA







Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
	BALA	bula	mobu	banana	balla	
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA



Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balle hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA



Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
	BALA	bula	mobu	banana	balla	
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA







Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balla hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA



Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepeng la bone. Titjhere o re bana ba balla hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA



Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balle hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA







Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepeng la bone. Titjhere o re bana ba balla hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA



Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	<p>Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balla hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA



Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balle hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA







Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balle hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA



Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	<p>Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balle hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA



Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balla hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA







Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
	BALA	bula	mobu	banana	balla	
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA



Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balle hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA



Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balla hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA







Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalolang sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balle hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalolang dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA



Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepeng la bone. Titjhere o re bana ba balla hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA



Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	
	BALA	<p>Bekeng e fetileng ke ne ke le mmileng ke leba Mmonea. Mmileng oo ke ile ka kopana le mme wa Nnana. O ne a tsamaya le monna e mong. Monna eo o ne a mo jaritsitse mmela. Ho ne ho bonahala hore mmela oo o ne o mo imela. Mme wa Nnana o ile a ema mme a bua le nna. O ile a mpotsa hore na re tlo etela Nnana neng hape. Ke ile ka mo tshepisa hore re tla etsa nako re tlo mmona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ke ne ke le mmileng ke leba mmonea 2. monna eo o ne a mo jarisitse memla 3. tla nako re etsa Re tlo mmona. 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	lla	llela	mollong	llile	
		sello	mello	selallane	lletse	
	BALA	<p>Masello ke mme wa Sello. Sello o na le dilemo tse nne. O rata ho lla. Ha a lla o lla sello se bohloko se tlase. Maobane o llile nako e telele. Ha ho motho ya tsebang hore o ne a llela eng. Le mmae Masello o ne a sa tsebe hore Sello o llela eng. Bekeng e fetileng ha a ne a ya mosebetsing Sello o mo lletse letsheare lohle. Ebe Sello o tlo emisa neng ho bokolla?</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Masello ke mme wa mang? Masello ke mme wa _____. Sello o rata ho etsa eng? Sello o rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing sello sa Sello? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Ila Ngola potso ka: Ilang

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	bala	bana	bona	bina	
		bula	mobu	banana	balla	
	BALA	Bona bana bane. Bana bane ba a bala. Ba bala dibuka. Dibuka tsa bona di ne di tletse mobu. Titjhere o re ba di hlohloha ba qeta ba bule dibuka tsa bona leqepheng la bone. Titjhere o re bana ba balla hodimo. Bana ba balla hodimo. Ka mora nako ya sekolo ke utlwile banana ba bang ba bina. Ba ne ba bina dipina tse monate tse thabisang. Ba ne ba lebile lapeng. Banana bao ba re ba rata ho bina.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Bana bane ba etsang? Bana bane ba a _____. Banana ba re ba rata ho etsa eng? Banana bona ba re ba rata ho _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing dipina? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: banana Ngola potso ka: bala

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zweli	leba	ngongoreha	lapeng	lefa
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela	
		nna	nne	nnana	monna	







BALA







Zweli o ile a leba lapeng. O ne a ngongorehile haholo. O ne a ipotsa dipotso tse ngata. O ne a ipotsa hore na mme o tlo lefella jwang tjhelete ya sekolo. O ile a ngongoreha ka hore na ebe o tla kgona ho ya sekolong selemong se tlang. Zweli o ne a rata sekolo haholo. O ne a batla ho kgutlela sekolong. O ne a batla ho ithuta sekolong. Zweli o ile a tswela pele a ipotsa dipotso tse ngata. O ile a tswela pele a ngongoreha ho feta. Mohopolo wa ho se kgutlele sekolong o ne o etsa hore a batle ho lla. Ao Zweli wa batho! Ebe bothata bo bo tla rarollwa jwang?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a lebile kae? O ne a lebile _____.2. O ne a ikutlwa jwang? O ne a ikutlwa a _____ haholo.3. Zweli o ne a rata eng haholo? O ne a rata _____ haholo.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a leba lapeng2. Zweli o ne a ngonogrehile3. rata o Zweli sekolo ne haholo. a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lema	lona	loma	mela	
		mola	molala	molelele	molemo	



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo




BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo




BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo




BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lema	lona	loma	mela	
		mola	molala	molelele	molemo	




BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma


mela

mola

molala

molelele

molemo



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo




BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma


mela

mola

molala

molelele

molemo



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo




BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	lla	sello	llela	mollo	
		bana	bona	bina	banana	
	BALA	Sello o a lla hape. Masello o botsa Sello hore na o llela eng. Sello o re o llela mollo. O re o lla hobane bana ba bang ba timme mollo. Masello o re Sello a se lle. O re o tla mo besetsa mollo o mong hape hore a futhumale. Le ha ho le jwalo Sello ha a ka a emisa ho lla. O ile a nna a tswela pele a bokolla.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. sello o re o llela mollo 2. bana ba bang ba timme mlolo 3. nna O tswela a ile a bokolla. a pele

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ama	mama	ona	oma	
		nona	nama	nana	mona	
	BALA	Bona Nana. Nana o ama mama. O batla nama. O batla mama a mo fe nama. Mama o fa Nana nama. O re a e momone. Nana o momona nama eo. Ona o re mama a se ke a fa Nana nama e mafura hobane Nana o tla nona. Mama o re nama eo ha e mafura. O re Ona a tlise sakatuku se sesweu.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nana o batla eng? Nana o batla _____. Hobaneng Ona a re mama a se ke a fa Nana nama? O re nama e _____ Nana o tla _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang nama le sakatuku. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: seipone Ngola potso ka: nona</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khanani	maseke	tshireletsehile	sakatuku	seipone
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	ela	
		emere	esele	emela	epa	
	BALA	<p>Maobane hoseng re ne re batla ho tsamaya re ilo kga metsi. Ke ne ke nkile emere ya ka ya polasitiki e kgubedu. Meme yena o ne a nkile ya hae e bolou. Mama o ile a re re eme pele. Re eme nako e telele re emetse Mama. Eitse ha Mama ha a hlaha, o ne a tshwere dimaseke tse pedi tse mebalaba. Mama o re o rekile disakatuku tse ntjha ho re etsetsa dimaseke tseo.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane hoseng re ne re ya kae? Re ne re ilo kga _____. Mama o ile a hlaha a tshwere eng? O ile a hlaha a tshwere _____ tse pedi. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang diemere? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: emere Ngola potso ka: sakatuku</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Khanani

maseke

tshireletsehile

sakatuku

seipone



**BITSA
MODUMO**

lema

lona

loma

mela

mola

molala

molelele

molemo



BALA



Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho mena sakatuku ho etsa maseke. O ne a batla hore le bona ba dule ba tshireletsehile. Kamora moo Khanani le mme wa hae ba ile ba itjheba ka seiponeng. Dimaseke tsa bona tse ntjha di ne di le ntle. Khanani o ne a tseba hore di tla etsa hore ba dule ba sireletsehile ebile ba sireletsa le batho ba bang.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Khanani o ile a bontsha mme wa hae ho etsa eng?
O ile a bontsha mme wa hae ho etsa _____.
2. Maseke o o ne o etsuwa ka eng?
Maseke o ne o etsuwa ka _____.
3. Kamora moo ba ile ba itjheba kae?
Kamora moo ba ile ba itjheba _____.
4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. re ne re etetse polasi ya ntate moloi
 2. monna ya molala o molelele o ne a lmea.
 3. enwa Monna maseke. r wetse o




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA







Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA







Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
	BALA	waena	wetse	waelese	wena	
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA







Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA







Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantšwe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA







Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
	BALA	waena	wetse	waelese	wena	
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA







Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA







Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
	BALA	waena	wetse	waelese	wena	
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA







Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA







Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	<p>Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	<p>Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA







Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
	BALA	waena	wetse	waelese	wena	
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA







Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
	BALA	waena	wetse	waelese	wena	
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA







Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	eme	ena	lema	
		lona	mola	mele	loma	
	BALA	Ke Manana le Momo ba emeng mane. Ba re ba emetse eng moo? Bare re o emetse Maema. Maema o itse Manana le Momo ba mo emele. Ba re e se e le nako e telele ba eme moo. Ba re ba tla ema ho fihlela Maema a kgutla. Ke ile ka ba botsa hore e se e le dihora tse kae Maema a ba emisitse moo. Ba ile ba re ke nako e ka tlase ho dihora tse pedi.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. manana le momo ba eme mane 2. Maema o itse ba mo emlee 3. nako tlase e ke pedi. dihora ho tse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ina	ile	inama	ima	
		imela	isa	isitse	isetsa	
	BALA	Maobane mme le ntate ba ne ba isitse Ino sekolong se setjha sa tantshe. Ke ne ke ile le bona. Sekolo seo sa tantshe se nkgopotsa pale ya Lloyd, modingwana wa tantshe. Sekolo seo se na le ditsebi tse ngata tsa tantshe. Mme o ne a isitse Ino hobane o na le talenta ya ho tantsha. Ke utlwa ho thwe ba tansha dihora tse ngata ka letsatsi.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a isitse Ino sekolong sa tantshe? _____ le _____ ba ne ba isitse Ino sekolong sa tantshe. Ba tantsha dihora tse kae ka letsatsi? Ba tantsha dihora tse _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang sekolo le dihora. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: imela Ngola potso ka: dihora



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	wena	wona	wane	wele	
		waena	wetse	waelese	wena	
	BALA	Wewe o ne a kadimile mokotla wa mme o motsho. Mokotla oo wa mme o kgutlile o le ditshila o na le mobu. Mme o ile a botsa Wewe hore na mobu oo o tswa kae. Wewe o ile a re o nahana hore mobu oo o kene ka mokotleng ha a ne a wele. Mme o ile a re ha a na kgona ho tsamaya ka wona hobane o wetse fatshe.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Wewe o ne a kadimile mokotla wa mang? O ne a kadimile mokotla wa _____. Mokotla oo o ne o le jwang? Mokotla oo o ne o le _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang mokotla? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: wele Ngola potso ka: nahana

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kwala	monghadi	nahana	dihora	monate
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Yaba Monghadi Maboya o bolella baithuti ho nahana ka seo ba se entseng ka matsatsi a phomolo. Zweli o ne a se a phutholohile. O ile a kwala mahlo a hae. O ile a nahana ka matsatsi a hae a monate a phomolo. O ile a nahana ka nako eo a neng a dutse le mme wa hae a bala. A nahana dihora tse ngata tseo a neng a taka le kgaisedi ya hae. A nahana ka letsatsi leo abuti wa hae a neng a tlile hae ba bapala bolo ya maoto. Zweli o ile a eellwa hore o bile le matsatsi a phomolo a monate haholo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Monghadi Maboya o re baithuti ba nahane ka eng? O re ba nahane ka seo ba se entseng ka _____.2. Zweli o ile a etsa eng le kgaitsemi ya hae? Zweli o ile a _____ le kgaitsemi ya hae.3. Zweli o ile a etsa eng le abuti wa hae? O ile a _____ bolo ya maoto le abuti wa hae.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a kwala mahlo a hae2. o nahana ka diharo tseo a neng a taka.3. O bolo bapala maoto abuti wa le hae. ya ile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Una</p> <p>Ngola potso ka: Una</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	eya
		moya	yoyo	eya	gena	yena
	BALA	<p>Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: metjha</p> <p>Ngola potso ka: yoyo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
		moya	yoyo	eya	yena	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Una</p> <p>Ngola potso ka: Una</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	eya
		moya	yoyo	eya	eyena	yena
	BALA	<p>Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: metjha</p> <p>Ngola potso ka: yoyo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Una</p> <p>Ngola potso ka: Una</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	eya
		moya	yoyo	eya	eyena	yena
	BALA	<p>Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: metjha</p> <p>Ngola potso ka: yoyo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
		moya	yoyo	eya	yena	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
		moya	yoyo	eya	yena	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
		moya	yoyo	eya	yena	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
		moya	yoyo	eya	yena	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlele ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
		moya	yoyo	eya	yena	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
		moya	yoyo	eya	yena	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
		moya	yoyo	eya	yena	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlele ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlahla tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
		moya	yoyo	eya	yena	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlele ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Una Ngola potso ka: Una



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	
		moya	yoyo	eya	yena	
	BALA	Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: metjha Ngola potso ka: yoyo

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Una</p> <p>Ngola potso ka: Una</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	eya
		moya	yoyo	eya	eyena	yena
	BALA	<p>Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: metjha</p> <p>Ngola potso ka: yoyo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Una</p> <p>Ngola potso ka: Una</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	eya
		moya	yoyo	eya	gena	yena
	BALA	<p>Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: metjha</p> <p>Ngola potso ka: yoyo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 2 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	inama	ile	ima	imela	
		wena	wane	wele	waena	
	BALA	Wandile o na le waelese e ntjha. Waelese ya hae ya kgale e ne e robehile. E robehile hoba e wele. Waelese e ntjha e ya mo sukodisa. Abuti wa Wandile o ile a kenya mashala ka waeleseng ya Wandile. Eitse ha a qeta ho kenya mashala yaba e etsa modumo. O ile a e sotha makgetlo, ekare o a e waena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. waelese ya wandile ya kgale e wele 2. abuti wa hae o ile a kenya mashala ka waeles 3. makgetlo o a e waena. ile O sotha a e ekare

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ulu	una	utswa	utlwa	
		una	utswa	ulu	utlwa	
	BALA	Maobane Lomusa o ile a etela motswalle wa hae Una. Una o ne a ntse a itoha moriri o motelele wa hae ka ulu. O ne a e loha ka ulu e ntsho. Lomusa o ile a kopa Una hore a mo rute ho loha ka ulu. Una o ile a re o tla mo ruta ha a qetile. Ha ba ntse ba qoqa Una o ile a botsa motswalle wa hae hore o tseba Mehlolo e metjha ya lefatshe e supileng na.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Una o ne a itoha ka ulu e jwang? O ne a itoha ka ulu e _____. Una o ile a botsa Lomusa eng? O ile a botsa Lomusa hore na o tseba _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang ulu le moriri? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Una</p> <p>Ngola potso ka: Una</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	yena	yona	yane	eya	eya
		moya	yoyo	eya	gena	yena
	BALA	<p>Yeye o na le yoyo e kgolo e ntle. Yoyo ya Yeye e kgubedu ka mmala. Yeye o ne a memme Maema. O ne a batla a tlo bapala le yena. Maema o ne a thabetse ho bapala le Yeye empa o ne a sa tsebe ho bapala ka yoyo. Yeye o re o tla mo ruta ho bapala ka yona. Yeye le maema ba ile ba bapala ka yoyo dihora tse mmalwa feela. Ho ile ha ba le moya mme ba ile ba kena ka tlung.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Yoyo ya Yeye e kgolo kapa e nyenyane? Yoyo ya Yeye e _____. Hobaneng ba ile ba kena ka tlung? Hobane ho ne _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosang yoyo ya Yeye? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: metjha</p> <p>Ngola potso ka: yoyo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mashudu	metjha	mehlolo	etela	moo
	BITSA MODUMO	ema	lema	eme	leno	
		emela	loma	emisa	lesapo	







BALA



Ntate wa Mashudu o ne a tlile ka buka ya “Mehlolo e Supileng e Metjha ya Lefatshe”. Kamora nako ya dijo. Mashudu le Ntatae ba ile ba dula mmoho soufeng. Ba ile ba bula buka ena e bontshang mehlolo e metjha e supileng ya lefatshe. Ba ile ba sheba, ba ba ba bala leqephe le leng le le leng. E mong le e mong wa bona o ne a batla ho nka qeto ya hore na ke ofe wa mehlolo e supileng a ka thabelang ho o etela. Ebe Mashudu le Ntatae ba ile ba kgetha mehlolo efe?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Rakgadi Sophia o ile a bitsa mang? O ile a bitsa _____.2. O ile a bona eng ha a qamaka jareteng? O ile a bona dihlaha tsa _____.3. Hobaneng Lomusa a rata matokomane? O a rata hobane ha a _____.4. Kgetha, o ngole mabitso a mararo ho tswa paleng a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. rakgadi sophia o ila a bitsa lomusa2. o re dijo tse lokileng di haa memel3. rata o Lomusa. matokomane